


Un trubaire marsihés

Pèire Bellot



A LA MEMÒRI
DE
PÈIRE BELLOT
POÈTO PROUVENÇAU
EICI NAISSU
1783-1855
l.ei Trubaire de Marsiho
4 óutobre 1891

UN TROUBAIRE MARSIHÉS

PÈIRE BELLOT

(1783-1855)

Sus la fin de l'encian regime, en 1772 aperaqui, Glàudi Bellot, joueine gavouet de sege an, quitavo Mount-Doufin pèr Marsiho. L'anavo cerca chabènço sus lei counsèu de soun paire. Restè gaire de li douna satisfacien. Travaiant emé couràgi e chichounejant ,bessai, sus sei plesi, rabaiè lèu proun d'argènt pèr durbi, sus lou vièi port, uno boutigo de bassiaire.

L'impourtànci de seis afaire e, va fau crèire, soun gentun tambèn, li vauquèron l'amista dóu sendi de sa courpouracien, Jaque-Antòni Colomb, franc-massoun, se n'en cresèn lei tres poun adournant sa signaturo, e prièu de la counfreirié dei Penitènt de la Trenita e de N.-D. d'Ajudo, doues qualita que, vuei, s'acourdarien plus

Mèste Colomb estènt, tambèn, paire d'uno fiho que soun iàgi s'endevenié 'm'aquéu de Bellot, aquéstou li parlè puei d'amour e reüssissè à s'en faire agrada

Es ensin que, vuech an après soun arribado à Marsiho, lou 6 de juliet 1780, de la carreireto Jùgi dóu-Palais, ounte abitavo noueste gavouet de vint-e-quatre an anavo , en coumpagno de sei temouin, en carriero de Jerusalèn, — messo en frun lor de la creacien de la Plaço Novo (dicho vuei Plaço Vitou-Gelu).

L'èro espera, dins l'oustau de mèste Colomb, pèr Loueiso- Luço Colomb, gènto caligneiris de vint-e-tres an, ei gauto enroutado de bouonur. D'aqui, nôvi, parènt e temouin, coupant lou flot dei coumaire vengudo aluca la noueço, parteron en brasseto per la vièio glèiso de N-D. deis Acoulo, ounte si devié celebra lou mariàgi.

Lei nouvèus espous deguèron travaia 'mé couràgi pèr si teni à l'ounour dóu mounde. Meme pourta au feniantùgi, li serien esta poussa pèr lou soucit ù'abali counvenablamen, ce que manquèron pas de faire, lei sièis enfant vengu dins soun nisau.

Soun cadet, Antòni-Pèire Bellot, marca pèr l'astrado pèr èstre un dei liame entre nouèstei vièi troubaire e lou movemen felibren, neissè à Marsiho, carriero Jùgi-dóu-Palais, lou 17 de mars 1783. L'endeman de sa neissènço lou pourtèron ei sàntei fouont deis Acoulo. Anavo coumpli sa proumiero annado quouro la Maigro, picant à la pouarto de l'oustalado, li raubè son einado, tout bèu just ajado de dous an e nòu mes, lou destinant, ensin, au role de màji de la famiho. Dous an pus tard, lou 16 de febrlié 1786, la Maigro tournavo l'empourta soun cadet, un nistoun de sege mes, e lou marcavo, esto fes, pèr èstre lou sauvo-raço dei-Bellot, sei parènt l'aguènt pouscu puei faire fiero que de tres àutrei sourreto.

A sèt an, l'àgi de resoun, lou manùèron à l'escolo encò dei paire de l'Ouratóri. N'en seguissè pas long-tèms lei leiçoun, que la Revoulucien, tres an pus tard, venguè clava lei pouarto de l'establiment qu'aquéli religious tenien à Sant Jaume. Dóu côup, tóuti lei jour